

S.421 (18) O-15~~8/20~~

S. Naoa

1/4

1

*Customs regarding birth of the Mfathla People
Tswalo.*

Basadi bagolo ba re ngwana ke mafura o ya tlhokwa ka sekekolo sa kgale ngwana o ne a sa tswalwe, o ne a topja bodibeng ke gore bana ba ne ba bolelliwa gore lesea le le inolwa bodibeng ka leso le legolo. Bana ba ne ba itse fela jalo gore ngwana o topja bodibeng ke dikekole. Ka jeno go itswe gore ngwana o wa tswala.

Ga go tlhatholla mosadi-mogolo wa umina kgomo ya agileng Dilokong, o re fa ngwana a belegwa o belegelwa gatse, mmago a kanama ka seetse mo gatshe, mme a belegiswe ke dikekole tse sa belegeng. Dikekole tsa re ngwana o tswa bedimong. Fa ba ka re ba belegile mosadi a tswala mafatlha, ka molao wa segolo-golo sa basadi le le tswetsweng pele le ne le bolawa, mme go epje, mosima ka tlung, le kgupetswe teng ke dikekole fela, go sa itse motho le yo mong.

Fa lesea le tswala pele ba le kgaola kgubjana ka legare, mme ba bofe gore kgubjana e se ke ya tswa madi; e be gona bs le tlhapisa ka metsana a boritho fa le tswa metsing, ba le sogole ka letata ba le alele gaufi le mmalona ba le tlotse ka serokolo le mogato. Janong bu epe mosima ba tshele madi a a tswileng go mma lona le maswe ka mphela ga wona. me ba tseye lewako ba le k beye monyako gore go se tsene batho fela go tsene mmago motswetse fela go tsene mmago motswetse bla le dikekole.

Go thwe fa batho feela ba ka tsena ba ka gupetsa ngwana moyo mme a tla a se ke a tswa ntlung, ka gore ba bangwe maoto a bollo, ke gore ba tsemaya thata. Go tsamaya thata ke gore ba bangwe ke ditlhola, basadi ba bangwe ke baloi ba maoto a boima, ba tlhaga ba patisitse digwere.

Mosadi yena ga e le la mathomo a belega, o robatswa ka mokokotlo nakwana ye telle, ka gore ba re mosadi fa e le la mathomo a belega marapo a dinoka tsa gagwe a amologa 'apa a kgaogana, mme gore a tle a kopane o tswahela go robala

ka mokokotlo nakwana gore marapo a tiye pele.

Lebaka la gore fa go tswetswe mafatlha, yo mongwe a bolawa ke gore bagolo-golo mo ga Mfatlha ba ne ba dumela gore pula e ka se ne ke botlhola. Gape fa ngwana a ne a tswetswe a le kana ka matla o ne a bolawa, ba re o tswetswe pele go nako ya gagwe ke manyala kapa legakgamatsa.

4 Ka segolo-golo fa go tlhatholla Mnaphatsana mosadi mogolo we mmmina kwena kwa Mfatlha yo a beng a agile (Zuurwlei) maswe ka mphelana a motswetse a ne a epelwa pele ka mo ntlung, ka moso o mong go epje mmu wa mosima woo ka mphela o yo epelwa letlhakeng la noka gore pula e ne.

A re fa ba sa agile. Moseka ba ne ba epela maswe a mofuta wo mo letlhakeng la noka Moseka. Imago ngwana le yena o ya tlhapiswa le ka mo tlase fa a sa na go bolega. Nne dijo tsa gagwe ka segolo-golo e ne e le mphokotso wa mosoko wa mabele, ka jeno ba ba ntsi ba ba fa mphokotso wa mmidi la mafsi.

5 Fa mmagwe lesea a ka lwala thata ga e sa le motswetse ga a dumellwe go anyisa lesesa, go thwe a ka le feltetsa bolwetse. Nne lesea le gamelwa mafsi a dipudi le a ditonki ga di le teng, fela bogolo-golo ba ne ba gama mafsi a dipudi a nowe ke masea, ba re a phala a kgomo. Maphusumane wona a rutile Basotho gore mafsi a tonki ke wona a a loketseng masea thata.

Ke bone mosadi wa Mokwena mono thining a gamele ngwana mafsi a tonki, a re a alafa seguba sa Rakgoo-kgoo sa masea. Ba bangwe fa ngwana a sa no tswala o bofella bo-naime matsogong a mabedi.

6 Ga ngwana a sa no go tswalwa rakgadi kapa mmana tsona o tla tsamaya le mantlu a gabu motswetse a ba bolella a re, rona re filwe ngwana. Yo mongwe o tla botsa gore ke morg? A re, ke mosetsana kapa mosanyana. Janong a fetole gore ke mafura kapa serurwane.

421

Mme basadi ka mphela ba ba itsisitsweng ngwana, ba tsaya metsega ba yo ga metsi ba ise ko ngwaneng, ba bangwe ba ga metsi nakwana ba bangwe ba ga tsatsi la pele fela ebe ba feditse.

Janong yo mongwe le yo mongwe fa a yo go bona ngwana, o isa mpho ya dilo kapa sengomelo kapa boupe kapa mabele.

Ga ngwana a tswa ka mo ntlung ka morago ga kgwedi tse tharo o bontshwa kgomo go thwe ke mmuuo, ba hangwe ba mo iga mabitleng a bo rakgolo'agwe.

7 Fa e ka re ka tsatsi le lengwe molala wa lesea wa sekama, go bitswa malome wa ngwana a tie, mme yena o tla tsaya selepe a se belesa ngwana legetleng leo tlhogo e sekamelang teng. Ka tumelo ya segolo-golo mo ga Mfatlhha ngwana molala wa gagwe o ne o tiya kape le.

Ga ngwana a tswetswe a se na mogologwe o batlelwa mopepudi kwa ga Mfatlhha, o batliwa mo gare ga bagabo, fa a se teng, mmagwe o ipatlela mopepudi mo metswaleng. Thari ya ngwana e sugwa ke rakgolo'agwe ka letlalo la gagwe.

8

Rasala Matsila mokgalabje wa mmina kgomo ya agileng Dilokong, o kile a suga letlalo la pudi a sugela ngwana-ngwana wa gagwe ya tswaletsweng kwa Mmametlhake Bakgatleng thari ya letlalo la pudi. O ile a suga letlalo ka bjalwa le banna. Thari ka Sesotho e irelwaa bjalwa e sugwe ke barna mme ba e sugwe ke banna me ba nwe bjalwa.

Letlalo le sugwa go tloga motshegare go fitlhela mantsiboya, le ngwaelwa ke bakgalabje. Go ngwaela letlalo ke ga bakgalabje ba tlotsa letlalo ka mafura kapa boko ba nku, mme a le ngape ka petlwana go le ngwaela; fa le fedile go ngwapja banna ba thoma go le suga, ba le tswara ka fa le ka fa, ba le suge, mokgalabje o utlwe a rc, Aii-aii-aii-h-h-h-h. Ba tla ie suga bjalo le be le butswe, mme ba re thari e budule, ba ntshe nkgwana ya sethito.

Ba bangwe ba tshwaela ngwana ditsuwane le pudi o wa e tshwaiswa.

9 Ga a sa no go tswalwa ngwana leina la gagwe le kopiwa go rakgolwagwe fa e le mosimane, ga e le mosetsana o fiwa lebitso ke koko agwe. Ngwana fa e le lesea lefa a ka rotela motho, Basotho ba re ke mafura gase molato. Ngwana fa a sa le lesea ba ga Mfatlha ba gana ga a ka ipona ka seipone sa sekgorwa, ba re se ira matlho a ngwana meleya.

Fa ngwana a lla mopepudi o ya mo tungtuletsa ke gore a mo didimatse ka gore ke ya o tungtuletsa oh nnana robala mo dikoloing tsa makgowanyana. Dikekole tsona di re yee-yeye-yee-yee, di ntse di mo beputse tharing.

10 Ngwana fa a lla thata batswadi ba belaela gore mmeepudi o ya mo nota gore mmagwe a mo tsee. Fa ngwana a setse a kgona go siana ga a lla kokoagwe a mo nota kapa o mo ngapa ka setlhong go mo tsosa gore a didimale.

Bagolo-golo ba re ngwana ya tswetsweng molaong o fapana le ya tswetsweng ke batho fela, ke gore ngwana wa loko la mosate o bonala fela le mo matlhong.

Mmeepudi wa ngwana fa bona kgomo fa a bolella ngwana gore ke kgomo o re, Nnana bbua si. Ke fa ba thoma go mo ruta go bolela. O ka tlwa ba re tsamaya o bolella mme o re nnana a mme a lla.

END. S 421